

# t24\_cqc\_lang (TMPArHiTGu- Fyd8xFPjNwdWkv39yBMLcb5Ft)

October 27, 2020

Let  $m1\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m2\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k3\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k9\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k13\_cqc\_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k15\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k21\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k22\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v5\_qc\_lang1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1\_qc\_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2\_subset\_1 X1 (k2\_qc\_lang1 \\ X0) (k3\_qc\_lang1 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k9\_qc\_lang1 \\ X0)) \Rightarrow ((k21\_qc\_lang1 X0 (k15\_qc\_lang1 X0 X1 X2) = X1) \wedge (k22\_qc\_lang1 \\ X0 (k15\_qc\_lang1 X0 X1 X2) = X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1\_qc\_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2\_subset\_1 X1 (k2\_qc\_lang1 \\ X0) (k3\_qc\_lang1 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k9\_qc\_lang1 \\ X0)) \Rightarrow (((v5\_qc\_lang1 X2 X0) \wedge (k21\_qc\_lang1 X0 X2 = X1)) \Rightarrow (k13\_cqc\_lang \\ X0 X2 X1 = X2)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0 X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0 X1) \wedge \\ (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_subset\_1 \\ X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1\_subset\_1 X2 X1)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1 X0) \Rightarrow (\neg v1\_xboole\_0 (k3\_qc\_lang1 X0)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1 X0) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k3\_qc\_lang1 X0) (k1\_zfmisc\_1 \\ (k2\_qc\_lang1 X0))) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1\_qc\_lang1\ X0)\wedge((m1\_subset\_1\ X1\ (k3\_qc\_lang1\ X0))\wedge(m1\_subset\_1\ X2\ (k9\_qc\_lang1\ X0))))\Rightarrow(m1\_subset\_1\ (k15\_qc\_lang1\ X0\ X1\ X2)\ (k9\_qc\_lang1\ X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k9\_qc\_lang1\ X0))\Rightarrow((v5\_qc\_lang1\ X1\ X0)\Leftrightarrow(\exists X2.(m2\_subset\_1\ X2\ (k2\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_qc\_lang1\ X0))\wedge(\exists X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (k9\_qc\_lang1\ X0))\wedge(X1 = k15\_qc\_lang1\ X0\ X2\ X3)))))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xboole\_0\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))\Rightarrow(v1\_xboole\_0\ X1)) \quad (8)$$

**Theorem 1**

$$\forall X0.(m1\_qc\_lang1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m2\_subset\_1\ X1\ (k2\_qc\_lang1\ X0)\ (k3\_qc\_lang1\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k9\_qc\_lang1\ X0))\Rightarrow(k13\_qc\_lang\ X0\ (k15\_qc\_lang1\ X0\ X1\ X2)\ X1 = k15\_qc\_lang1\ X0\ X1\ X2)))$$